

Fratta

I.

Chantarai pus vey qu?a far m?er
d?un chant nou que·m gronh dins lo cays;
chantars m?a tengut en pantays,
cum si chantes d?aytal guiza
qu?autruy chantar non ressembles,
qu?anc chans no fon valens ni bos
que ressembles autruy chansos.

II.

Belh m?es quan l?alauza se fer
en l?ayr, per on dissen lo rays,
e monta, tro li·s bel que·s bays
sobre·l fuelh que branda·l biza,
e·l dous temps ? qu?anc bona nasques! ?
entruere·ls becx dels auzelhos,
don retin lur chans sus e ios.

III.

Qui a doncx amor e l?enquier,
et amors brot? e bruelh? e nays,
e qui l?es humils e verays,
en breu d?ora l?a conquiza;
q?umilitatz la vens ades
e belhs semblans ab gent respes,
qu?estiers no n?es hom poderos.

IV.

Mays de mi, las!, qu?enayssi·l ser
e re no n?ai mas quan lo fays:
ayso meteys m?es lo grans iays,
maier que qui·m dava Piza;
e s?a lieys plagues qu?a sos pes
vengues ves lieys de ginolhos
e·lh disses un mot amoros! . . .

V.

Amors, saber volgra quon er
de nos dos, si·us plazi?, hueymays,
que per re engrayssar no·m lays,
mas quar no sai ma deviza;
e podetz aver cor engres
ves mi, qu?ieu non l?aurai ves vos,

tro que l cors rest de l'arma blos!

VI.

Ab sol qu'ilh ? ayso no m?esfer ?

non reblan gelos ni savays,

que ia nullh dan, si be·s n?irays,

no-l pretz una pauca briza.

M?en puesca tener luenh ni pres,

sia lausengiers o gilos,

sol qu?ela·m sia a mos pros;

VII.

sol sia que mos cors s?esmer,

que ves autra part non biays!

Qu?un?amors ad autr?enquier plays,

si·n sabi? esser auciza;

e sapchatz, s?ieu tant non l?ames,

ia non saupra far vers ni sos,

e non o feira, s?ilh no fos.

VIII.

Peire d?Alvernhe l?er cofes

tant de servir e d?orazos,

tro que li·n venha guizardos.

- letto 474 volte

Credits | Contatti | © Sapienza Università di Roma - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma T (+39) 06 49911
CF 80209930587 PI 02133771002

Source URL: <https://letteraturaeuropaea.let.uniroma1.it/?q=laboratorio/fratta-8>